



Yeba ba ntomo na yo

Lisanga mpo na lisalisi ya bapaya mpe ba oyo bakima mboka na bango na Massachusetts

Na oyo etali MIRA:



Manaka:

- Kosamba mpe ebongiseli
- Lisalisi na bosenga ya kokoma mwana-mboka
- Komipesa lokola mwana-mboka

Mwango na biso ezali ya kosala bosangani ya mboka moko to Commonwealth - mpe ekolo moko - esika wapi *bato nyonso* bakoki kozala na esengo, atako soko bauti na esika nini to mpe lolenge oyo bakomaki awa, mpe esika oyo *moto nyonso* akoki kosala eloko mpo na kosunga moninga, nkita mpe mboka mpe ekolo na ye.





Botaleli ya mokuse na lobangu
ya botosi ya mibeko na mae
matali koyangela bapaya

Ebongiseli ya koyangela bapaya: Departema ya bobateli ya mboka



**Boyangeli ya
bapaya mpe
bokengeli na
dwane**

Polisi ya koyangela
bapaya / Botosi ya
mobeko, kokanga
mpe kobengana,
mokambi ya DHS
na misala ya
koyangela bapaya

**Dwane mpe
bobateli ya
ba ndelo**

Botaleli botosi ya
mobeko na ndelo
mpe na ntaka ya
100 miles na
ndelo, na bisika ya
bokengeli mpe na
mabongo ya
kokotela

**Misala ya bana-
mboka mpe
boyangeli ya
bapaya na Etazini**

Kotalela bosenga ya
matomba oyo etali
koyangela bapaya
(ebombamelo,
karte ya mai ya
pondu, ba ntomo
ya kozala mwana-
mboka, ba viza ya
sipesiali)

Lolenge oyo bato bakoki kokutana na ba oyo basalaka misala na mae matali boyangeli ya bapaya



U.S. Citizenship
and Immigration
Services

- Bokutani na ebongiseli ya kosambisama
- Kosenga mosala moko na USCIS, ntangu osili kozwa etumbu ya kobenganama na mboka to kofundama na mbeba moko
- Bakolo ba karte ya mai ya pondu oyo bauti mobembo
- Etuluku ya basoda mpe bandenge ya botemeli oyo eponami
- Ba ntangu misusu oyo eyebani



Ba ntina ya bomemisami na mboka mosusu



Bozangi koyebana na leta

Ba ntina ya mbeba, mingimingi:

- Bitumbu nyonso na mae matali mombongo ya bilangwiseli
- Mobulu mosusu na ndako, bobuki mobeko ya bobateli
- Ba mbeba ya koyiba, kanyaka mpe makambo misusu!

Ntangu mosusu, kobuka mibeko ya mikemike to kosala makambu ya mobulu penza te ekoki kosala ete babengana bisona makasi, atako tozali na karte na biso ya mai ya pondu!

Kobuka mobeko na oyo etali koyangela bapaya/kayanka

Ba ntina oyo etali libateli (kokota na etuka moko ya bato ya mobulu, terorizme)

Nani akoki kobenganama na mboka?



- Mwana-mboka nyonso oyo azali mopaya na amerika akoki kozala na bolembu soki bazwi etumbu ya kobenganama na mboka lokola kofundama na makambu ya mobulu to etinda ya kala ya kobenganama na mboka.

- Bapaya oyo bazangi mikanda / bazangi ndingisa
- Bato oyo bazali na ebombamelo to oyo bakima mboka na bango to oyo bazali na lolenge mosusu ya bobateli
- Bafandi ya libela na mboka (baoyo bazali na karte ya mai ya pondu)
- Bato oyo bakima mboka na bango te (bapaya, bayekoli, etc.)





Yeba ba ntomo na yo
na kosolola na bato ya misala ya
koyangela bapaya

Ba ntomo ya moboko



- Moto nyonso oyo afandaka na Etazini azali na ba ntomo moko ya moboko na kolanda Mobeko Likonzi ya amerika, na kozanga kotalela mikanda na ye ya koyangela bapaya
- Ezali ntina kotombola ba ntomo yangc ntomo na biso ya moboko



Karte ya ba ntomo



<https://www.ilrc.org/red-cards>

Misala ya ndenge na ndenge ya bililingi na mae matali bosaleli ya karte ya ba ntomo

- Kotombola ntomo na bino ya kozanga koloba ekoki kozala pasi penza.
- Ezali malamu ete bato bazala na karte ya ba ntomo na ba potomoni na bango, oyo bakoki kobimisa mpe kolakisa yango na bato oyo batalelaka boyangeli ya bapaya to na lapolisi.




Soki basali ya boyangeli bapaya ba ye na ndaku na bino...



Bofungola bikuke na bino na mbala moko te:

- Na kolanda mibeko, bosengeli koyamba bango te, longola kaka soki mosali yango alakisi bino mokanda ya ndingisa ya botindami oyo nzuzi moko atye sinyatire.
- Bosenga na basali po balakisa mikanda na bango (agensi, kombo, karte ya mboka)
- Senga bango **mokanda ya ndingisa ya botindami** oyo etyami siynatire na nzuzi
- Tindikela bango na nse ya ekuke karte «Yeba ba ntomo na yo»
- Bozali na ntomo ya koloba eloko te mpe kosenga lisungi ya avoka. Soki bozwi mokano ya kosalela ba ntomo yango, boloba «Nazali kosalela ntomo nangai ya koloba eloko te mpe ya kosenga lisungi ya avoka.»
- Benga moninga moko to moto moko ya libota oyo azali mwana-mboka ya amerika to avoka moko



Ntangu nini bapolisi bakoki kokotela ngai na kati ya ndaku?



**Mokanda ya
ndingisa ya
botindami ya
nzuzi**

When there is a search warrant that has:

your name

AND

a judge signature

X Your Name
nzuzi

In authentic State in How art is out in of
pointing to the authentic making State in
your the How the to How State the

How the to State out art have having in
evaluate to the State the in evaluate State
the State to How the

In authentic State in How art is out in of
pointing to the authentic making State in
your the How the to How State the

How the to State out art have having in
evaluate to the State the in evaluate State
the State to How the

X The Judge
The Judge

Mokanda ya ndingisa ya botindami



Ndakisa ya mokanda ya ndingisa ya boyangeli babaya: kopesa te

Ndakisa ya mokanda ya ndingisa ya boyangeli oyo nzuzi atye siyaintire
mpo na kokota na ndaku

ndingisa ya boyangeli babaya

AD-102 (Rev. 01-09) Search and Seizure Warrant

UNITED STATES DISTRICT COURT
for the
Southern District of California

In the Matter of the Search of)
(Briefly)
or later,) and)
2043 Raymond Avenue)
San Diego, California) Case No. '14 MJ0 396

SEARCH AND SEIZURE WARRANT

To: Any authorized law enforcement officer

An application by a federal law enforcement officer or an attorney for the government requests the search of the following person or property located in the Southern District of California
(Identify the person or describe the property to be searched and give its location)
See Attachment A-2.

The person or property to be searched, described above, is believed to conceal (Identify the person or describe the property to be searched)
See Attachment B-2.

I find that the affidavit(s), or any recorded testimony, establish probable cause to search and seize the person or property.

YOU ARE COMMANDED to execute this warrant on or before February 14, 2014
(not to exceed 10 days)

☒ in the daytime 6:00 a.m. to 10 p.m. ☐ at any time in the day or night as I find reasonable cause has been established.

Unless delayed notice is authorized below, you must give a copy of the warrant and a receipt for the property taken to the person from whom, or from whose premises, the property was taken, or leave the copy and receipt at the place where the property was taken.

The officer executing this warrant, or an officer present during the execution of the warrant, must prepare an inventory as required by law and promptly return this warrant and inventory to United States Magistrate Judge Hon. David H. Bartick (Name)

☐ I find that immediate notification may have an adverse result listed in 18 U.S.C. § 2705 (except for delay of trial), and authorize the officer executing this warrant to delay notice to the person who, or whose property, will be searched or seized (check the appropriate box) ☐ For _____ days (not to exceed 30).

Until, the facts justifying, the later specific date of _____.

Date and time issued: 1/14/2014 10:54 AM [Signature]
Judge's signature

City and state: San Diego, California Hon. David H. Bartick, U.S. Magistrate Judge
Printed name and title

U.S. DEPARTMENT OF HOMELAND SECURITY Warrant for Arrest of Alien

File No. _____
Date: _____

To: Any immigration officer authorized pursuant to sections 236 and 287 of the Immigration and Nationality Act and part 287 of title 8, Code of Federal Regulations, to serve warrants of arrest for immigration violations.

I have determined that there is probable cause to believe that _____ is removable from the United States. This determination is based upon:

- ☐ the execution of a charging document to initiate removal proceedings against the subject;
- ☐ the pendency of ongoing removal proceedings against the subject;
- ☐ the failure to establish admissibility subsequent to deferred inspection;
- ☐ biometric confirmation of the subject's identity and a records check of federal databases that affirmatively indicate, by themselves or in addition to other reliable information, that the subject either lacks immigration status or notwithstanding such status is removable under U.S. immigration law; and/or
- ☐ statements made voluntarily by the subject to an immigration officer and/or other reliable evidence that affirmatively indicate the subject either lacks immigration status or notwithstanding such status is removable under U.S. immigration law.

YOU ARE COMMANDED to arrest and take into custody for removal proceedings under the Immigration and Nationality Act, the above-named alien.

(Signature of Authorized Immigration Officer)

(Printed Name and Title of Authorized Immigration Officer)

Certificate of Service

I hereby certify that the Warrant for Arrest of Alien was served by me at _____ (Location)

on _____ (Name of Alien) on _____ (Date of Service), and the contents of this notice were read to him or her in the _____ (Language) language.

Name and Signature of Officer

Name or Number of Interpreter (if applicable)

Form I-207 (Rev. 08/14)

Mokanda ya ndingisa ya kokumba



OYO OSENGELI KOSALA: kokumba kaka na ndingisa mobimba ya kokumba, mokanda ya kokumba kaka te

MPO NA KOKUMBA na ndingisa moko ya kokumba, osengeli komema na kati ya motuka moto oyo:

- 1) Akumbaka uta mbula 1
- 2) Azali na mbula koleka 21
- 3) Afandi na mopanzi ya mokumbi

Soki bakangi yo ntangu ozali kokumba...



Soki ofandaka na Massachusetts, ozali na ntomo ya kozwa mokanda ya ndingisa ya kokumba na kozanga kotalela mikanda na yo ya boyangeli bapaya oyo ozwaki!


- Tikala na kati ya motuka. Tya maboko na yo likolo ya yenda ya motuka mpo ete mosali akoka komona yango.
- Ozali na mposa te ya koyanola na mituna, kasi mokumbi asengeli kopesa kombo na ye mpe adresi na ye. Lakisa karte na yo ya KYR.
- Bapolisi bakoki kotalatala na kati ya motuka na yo soki bazali na ba ntina moko oyo ezali kotinda bango bakanisa ete ozali mofundami na mbeba moko
 - **LOBA POLELE ETE OSEPELAKA TE NA BOLUKILUKI**
- **Kolakisa mikanda ya lokuta te**



Soki basali ya misala ya koyangela bapaya to lapolisi bakangi yo na kati ya bato...



- Zala na kimya - Kokima te to kotemela bokangami te!
- Tuna soki osili kozala mokangami to ozali na bonsomi ya kokende.
- **Fanda nyεε mpe loba ete ozali na mposa ya kosolola na avoka.**
- Bozali na ntomo ya koboya ete bazwa bino bilembo ya misapi, longola soki osili kozala mokangami.
- Lapolisi akoki kotala bino malamumalamu soki azali na ba ntina ya kokanisa ete okoki kozala na mondoki to kozala moto ya mabe.
- Soki ozali na mikanda ya boyangeli bapaya oyo esili nanu te mpe ozali na bambula likolo ya 18, na kolanda mobeko osengeli kozala na mikanda yango.
- Ozali na ntomo ya kosenga avoka. Senga mpo na kobenga avoka moko.



Kolakisa ata muke te mikanda ya lokuta!

Lolenge nini ya komibongisa



- Yeba ba ntomo na yo mpo na ntangu oyo mosali moko akotuna yo mituna to akoya na ndaku na yo.
- Kanga na moto ba nimeru ya bandeko na bino ya libota mpe/to ya avoka/ebongiseli moko oyo ondimelaka. **Okoki ntangu mosusu kozwa ndingisa ya kobenga moto mbala moko kaka ntangu ozali mokangami!**
- Kanisa mwana-mboka moko ya amerika to moto oyo azali na mikanda nyonso ya boyangeli bapaya oyo ondimelaka mpe oyo akoki kofutela yo lomande soki nzuzi ya boyangeli bapaya akateli yo yango.



Bokangami mpe Botyami na boloko

- Soki okangami to otyami na boloko, **KOSALA MAKAMBO OYO TE:**
 - Kotya sinyatire na mokanda nyonso to kozwa «konkende na nko» soki ozali na lisungi ya avoka te
 - Ndimela basali misala ya boyangeli bapaya mpo na koyebisa yo ba ntomo na yo; tuna makambu yango na avoka moko.
- Ozali na ba ntomo ya:
 - **Kofanda nyɛɛ.**
 - Kobenga avoka moko to ndeko moko ya libota
 - Kozwa vizite ya avoka na boloko
 - Kobenga ambassade na yo



Okoki kosalela **bolukiluki ya bakangami na Interneti** mpo na koluka
moto oyo bakangi na misala ya koyangela bapaya



Kobimisama na kofuta mbongo

- Basali ya misala ya koyangela bapaya bakoki kozwa ekateli ya kobomba bato oyo balinga kobengana na mboka na ba ndaku ya boloko mpo na bapaya oyo bakima mboka na bango.
- Soki bakangami, bato ebele bakoki kosenga kobimisama na kofut**mbongo** ntangu makambu na bango ezali kokoba kosalema.
 - **Okoki kosenga na nzuzi ya makambu ya koyangela bapaya mpo kotalela lisusu ekateli ya mbongo ya kofuta**
 - **Yango ezali kosalisa na kolakisa boyokani ya makasi kati na mabota mpe na mboka**
 - **Kaka mwana-mboka ya amerika to moto oyo azali na mikanda nyonso ya bapaya nde akoki kokoma na ndaku ya misala ya boyangeli bapaya mpo na kofuta mbongo**



Yeba ba ntomo na yo: boyengeli
ya libota

Ba ntomo ya baboti



- Bozali na makoki ya kozwa mikano oyo etali bana na bino, ata soki bazali na mikanda ya ndenge nini ya boyangeli bapaya
- Bosengeli te kolobela makambu oyo etali bana na bino, kasi bokosepela bolakisa na biro ya misala ya boyangeli bapaya ete bozali ba nkolo bango.
- Bozali na mokumba ya kozwa bibongiseli mpo na kobomba mwana na bino
 - Okoki kosenga kosala libiangi moko na telefone ntangu osili kokangama mpe okoki koluka koyeba lolenge ya kokutana na bana na yo
- Soki bana na yo batyamaki na mabota ya boyambi, ozali na ntomo ya kosala misala ya kobatela bana uta na ndaku na yo ya bokangami mpe na nsima ya kobenganama na yo, longola ntangu ba ntomo na yo ya moboti epekisami
 - Kokangama mpe kobenganama elakisi te kobwakisama



Komilengela ya libota



Liboke ya komilengela mpo na mabota na Massachusetts
Mwango ya komilengela na mabota ya Boston Medical Center
Komilengela ya mabota na bituka misusu



Komilengela ya libota

- **Mwango ya komilengela na libota ezali nini?**
 - Esaleli oyo ekoki kosunga bino na kozwa bikateli ya malamumu na lolenge ya kobatela libota na bino
 - Mwango ya libateli oyo ezali kopesa na baboti to babokoli oyo bazali kokutana na etumbu ya kokangama to kobenganama, lolenge ya kozwa bikateli oyo ezali kotalela:
 - Nani ako sunga bana na bino ntangu okozala te
 - Mwango mpo na kosilisa ba mposa ya boyekoli, maladi mpe mayoki ya mwana na bino, ntangu okozala te
 - Miango ya bokutani lisusu



Kosala mwango

Kobongisa ba nimeru ya bato ya kelasi: Bosala makasi mpo bozala na ba nimeru ya malamumu ya bato oyo bozali kondimela mpo ete bakende koluka bana na bino na kelasi soki bino moko bokokoka kosala yango te. Boloba na eteyelo ete bozali na mposa ya «komilongola» na makambu nyonso ya buku ya mobu na bango oyo babimisaka na ntina ya kobatela makambu na bino.

Komisa kobotama ya mwana na yo na ambassade na bino ya bapaya: si votre enfant souhaite voyager ou s'installer dans votre pays d'origine, cela ne sera pas difficile une fois la naissance enregistrée à l'ambassade.

Senga passeport mpo na mwana na yo: ba mboka ebele esengaka ete baboti nyonso mibale bapesa ndingisa na bango mpo ete mwana azwa passeport. Soki ozwaki ekateli ya kobomba mpo na libela mwana na yo to mpe ekateli moko ya esambiselo, osengeli te kozwa ndingisa ya moboti mosusu.

Koma mokanda ya mobembo: soki mwana na yo asengeli kosala mobembo na libanda ya Etazini, akozala ntangu mosusu na mposa ya mokanda etyama siynature oyo ezali kopesa ye ndingisa ya kosala mobembo elongo na mukolo moko oyo ondimelaka. Okolinga ntangu mosusu kobenga kompanyi ya mpepo to ambassade na bino mpo na kozwa malako ya solo.

Ba ndenge misusu oyo eyebani te



- solola na bato oyo basepeli kobatela mwana na bino to komela bango oyo okolinga basala na ntango ya likama
- na bopete penza, kasi kopesa te ba ntomo na yo na mobokoli, eteyelo to monganga ya mwana na yo, mwango oyo bakokoka kosala yango te

Liloba na ndai ya ndigisa ya mobokoli



- epesaka mobokoli ntomo ya kozwa bikateli na mae matali kisi to eteyelo ya mwana na bino kino na bambula 2
- Moboti azali na ba ntomo nyonso mpe akoki kokata boyokani yango ntangu nyonso
- Ezali kosenga siynatire ya moboti mpe ya batatoli 2, oyo baponami

Ndingisa ya mosali ya ntangu muke



- epesaka nzela na «mosali», to moto oyo oponi, ya kozwa bikateli nyonso oyo moboti azwaka (longola libala to bokamati bana) mpo na mwana na yo, bakisa mae matali biloko mpe mbongo
- Ezali kouwela mikolo 60 na nsima ya kondimama na yango, kasi ekoki kobandelama
- Baboti mibale basengeli kotya siynatire
- Esengeli kotyama siynatire na mosali mpe batatoli 2

Kobatela bana



- mobokoli oyo azwa ndingisa azali na ba ntomo nyonso ya moboti, kasi azali kosalela ba ntomo yango na esika ya moboti
- asengeli kozwa yango na nzela ya bisambiselo

Mikanda ya ntina



- Ezali na ntina mingi kobomba mikanda nyonso ya boyangeli bapaya mpe kotala ete ata lokasa na yango moko elongwe te.
- Mikanda ebele ezali na nimeru ya boyebani ya boyangeli bapaya (ebandaka na letele A mpe ezalaka na ba nimeru 8 to 9)
- Mikanda misusu ezalaka na ba dati ya bosangani mpe bokutani misusu na misala ya boyangeli bapaya - ba dati wana ezalaka na ntina penza!





Kozwa misala mpe misolo ya leta

Biloko ya motuya ya kokanga



- Baboti oyo bakima mboka **bakoki kosala bosengampo** na bana na bango oyo bazali bana-mboka ya amerika, atako moboti andimami te!
 - Baboti basengeli te kozala na SSN to elembeteli ya boyangeli bapaya mpo na kosala bosenga mpo na bana na bango, kasi basengeli kotalela malamumu mosolo na bango.
- Bosengeli te kozala bana-mboka ya Amerika mpo na kozwa matomba yango
- Na kolanda mobeko ya sika, bosenga to bozwi ya misala mosusu, longola mosolo mpo na libateli malamumu na ntangu ya molai na ndako ya mibangé, ezali komema ata likama moko te na oyo etali boyangeli bapaya.
- Ba biro ya misala ya kibomoto mpe baminganga ya Massachusetts **bazali kofundabapaya** na ICE te

Mobeko na oyo etali mokumba ya leta



La responsabilité de l'État ne concerne pas vraiment de nombreux étrangers oyo bakima mboka na bango.

ETALELAKA BA:

Bapaya oyo bakima mboka na bango oyo bazali kosenga karte ya mai ya pondu (mpo na kofanda libela na mboka na kolanda mibeko) to visa mpo na kokota na Etazini.

YANGO EZALI KOTALELA TE BA:

- Bana-mboka ya Amerika
- Basengi ya kokoma mwana-mboka
- Bosalisi ya karte mosusu ya mai ya pondu
- Kolongola masengami
- Baoyo bakima mboka/basengi ya ebombamelo
- VAWA
- T/U ba visa
- Manaka ya sipesiali mpo na bapaya ya bilenge
- Bosenga to bosalisi ya DACA mosusu
- Bosenga to bosalisi ya TPS mosusu
- Kobimisama na boloko na kolanda ba ntina ya bomoto

Matomba mpe mikumba ya leta



Kakaba ndenge mibale yamisala nde etalelami na mobeko oyo ya sika:

- Lisalisi ya mosolo mpo na kobatela bozwi
- Ebongiseli mpo na kozwa lisalisi ya monganga na ntangu molai na mbongo ya Leta



Batu ebele oyo basengeli kosala ekzame ya mikumba ya Leta bakoki koponama te na matomba oyo ebongisami mpo na ekzame yango.

Matomba mingi etangami te na kati ya mobeko oyo ya sika



Manaka ya lisalisi ya monganga, lokola MassHealth mpe Community Clinics



Lisalisi ya kofutela ndaku, lokola mokapo 8, RAFT, ebombamelo EA mpe ndaku ya bato



Manaka ya bilei , lokola SNAP, WIC mpe bilei ya bana kelasi



Misolo oyo euti na misala lokola asiransi ya bozangi mosala, libateli ya bato mpe pansio



Manaka ya kozanga mosolo oyo etalelami na Leta

Liste ya «matomba ya libateli» mpo na Massachusetts : <https://miracoalition.org/wp-content/uploads/2022/10/Massachusetts-Safe-to-Use-Benefits-October-2022.pdf>

Mobeko ekoki kobongwana?



- Mobeko ya sika ekotisamaki na kati ya mibeko ya Leta mpe elongaki na botemeli ya basambisi
- Guvernema ya Trump ekoki komeka kozongela mobeko ya kala kasi:
 - Ata mobeko ya kala ebandaki kotalela kaka etuluku muke ya bato
 - Mbongwana ata moko te ekobanda kosalema sikoyo
 - Mbongwana nyonso ekozwa botemeli ya balobeli ya ba ntomo ya bapaya oyo bakima mboka na bango



Yeba ba ntomo na yo: esika ya
kozwa lisalisi ya bosambisami

Who can give me advice and represent me in an immigration application or case?



An **attorney (lawyer)** with a valid license to practice law.



An “**accredited representative**” working for a nonprofit organization who has received training and special authorization from the US government to help people with immigration cases. You can look for the organization and the individual on the government’s [listing](#) of accredited representatives.



Notary publics (or “notarios”) are not lawyers in the US and cannot provide legal advice.



Other people like interpreters or tax preparers. Interpreters can help translate important documents sometimes needed for immigration cases and preparers can fill out the form with only the information provided by the applicant, but they cannot provide legal advice.^{3,4}

Nasengeli kosala nini soki bakosi ngai?



Okoki kosala lapolo! Yango ekoki kosalisa na kobatela bamisusu mpe ekoki lisusu kosalisa yo mpo osilisa likambu na yo. Okoki kotinda ba lapolo na:

- Biro ya prokirere ya Massachusetts: (617) 963-2917 to na https://www.eform.ago.state.ma.us/ago_eforms/forms/piac_ecomplaint.action
- Lisanga ya botaleli na esambiselo ya Massachusetts: <https://www.massbbo.org/s/complaints>
- Manaka ya kokima kokosa mpe ba mbeba ya esambiselo ya boyangeli bapaya (soki esi oleki liboso ya esambiselo ya boyangeli bapaya): (703) 305-0470 to na EOIR.Fraud.Program@usdoj.gov

Makoki ya bosambisi na oyo etali boyangeli bapaya



- Buku ya mobu ya misala ya bosambisi na Massachusetts:
 - Bolukiluki ya misala ya bosambisi na Massachusetts: <https://masslrf.org/en/home>
 - Liste ya misala ya esambiselo ya boyangeli bapaya: <https://www.justice.gov/eoir/file/ProBonoMA/download>
 - Kotalelama ya ofele na mboka ya Boston: https://masslrf.org/en/programs/view/boston_immig_clinic
- Liste ya misala ya bosambisi na libanda ya Massachusetts:
 - Liste ya bosambisi ya ebongiseli ya balobeli ya boyangeli bapaya: <https://www.immigrationadvocates.org/legaldirectory/>





Biloko misusu

